


# Diphootholo di ya lewatle



Diphoofolo tse hlaha, dinonyana le  
dikokonyana tse hlahang Afrika  
di ne di batla ho bona lefatshe.  
Tsa nka qeto ya ho eta ka  
seketswana.

Tsa natefelwa matsatsinyana a  
mmalwa a qalang a leeto la bona,  
empa kamora matsatsi a mmalwa  
tsa tshwarwa ke bodutu mme tsa  
qala ho qabana.



Nonyana - sekobolapatsi a qala  
ho Iwana le Nthati - Leeba. Ha ba  
ntse ba qhanollotse Nonyana -  
sekobolapatsi a qala ho phunya  
lesoba seketswaneng.

Metsi a qala ho kena  
seketswaneng. Lesoba la nna la  
hola. Metsi a mangata a kena  
seketswaneng.



Diphoofto di ne di tshohile hore seketswana se tla teba mme ba kgangwe.

"Zzzzz,zzzz,zzzz," ha bua Notshi-mahlahahlaha, "Ha re sebetseng mmoho ho leka ho thiba lesoba."




Pha, pha, pha.

Dinonyana tsa leka ho phahamisa  
seketswana ka mapheo ho se  
ntsha metsing. Di ne di sena  
matla.

Tlou ya hula metsi ka mokadi ya a  
butswella lewatle.

Shwa! shwa! shwa!



Dinotshi, dikokonyana, ditweba le  
dikgo tsa leka tsa leka ka hohle  
ho thiba lesoba.

Metsi a nna a kena seketswaneng,  
mme a nna a phahama.

Jwale diphoofolo tsohle di ne di  
tshohile hore di tla kgangwa.




Ka motsotso oo tlhapi e nyane ya  
kena sekepeng ka lesoba.

"Na o ka re thusa, tlhapi e  
nyenyane?" Ba botsa ba tshohile.

"Ehlile, nka le thusa," ho araba  
tlhapi e nyane.





Hlapi e nyane ya tswa ho lata  
Dineo-Leruarua. Dineo-Leruarua  
a hatella mmele wa hae lesobeng  
ho thibela metsi ho kena. Metsi a  
se hlole a kena seketswaneng.

Qetellong diphoofolo tsa kgona ho  
lokisa lesoba, ho se metsi a kenang  
seketswaneng.


Tsa phutholoha, mme tsa  
thoholetsa Dineo-Leruarua.



Morena –Tau a re, “Re aleboha tlhapi e nyane. Re a leboha Dineo-Leruarua. Le re pholositse!”

Diphoofolo di ne di thabile hore jwale di ka tswela pele ka leeto.  
Diphoofolo tsohle tsa dumellana,  
“Mmoho re ka tlisa phapang!”

**Ka bonngwe re ka etsa  
hanyane, empa mmoho re ka  
etsa haholo!**





# Bina!

## Diphooftsa kena ka bobedi, Helele!

Diphooftsa kena ka **bobedi**,

Helele! Helele!

Helele! Helele!

Diphooftsa kena ka **bobedi**,

Tlou le **kangaroo**,

Mme tsohle tsa kena arekeng,

Hore di tlohe puleng.

*Ho ditema tse latelang (ba keng sa mantswe a paleng a ka hodimo).*



<b>boraro</b>	Bobi, kokonyana le notshi
<b>bone</b>	Kubu e kgolo ya tshwareha monyako
<b>bohlano</b>	Ka ho tsomana tsa kgon a ho phela
<b>botshelela</b>	Tsa tebel a tshwene ka lebaka la maqheka a yona
<b>bosupa</b>	Fariki e nyenyane e nahanne hore e leba lehodimong
<b>borobedi</b>	Kgudu ya nahana hore e tlo siuwa ke nako
<b>borobong</b>	Tsa tla di tsamaya di entse mola o molelele o otlolohileng
<b>boleshome</b>	Ya ho qetela ho kena ke ha e le sethole se sekqubedu




# Thothokiso

## Dinotshi



Di molemo hoba re fumana manyepe  
Hohle ke dihla tsa manyepe  
Ho le jwalo di hlabo ha bohloko  
Empa mmeleng di bohlokwa  
Dinotshi, dinotshi di bohlokwa



# Dimakatso ka diphoofto empa e le nnete

1



Ledinyane la tlou le nyanya mokadi wa lona ho ikoeyetsa.

2



Dimpjhe di ka matha ka lebelo la 70 km ka hora.

3



Dikgolaboloko di sebedisa dinaledi e le supantlha ya tsona.

4



Mafiritshwana a atametse katse ho feta ntja.

5



Ditau di robala dihora tse 20 ka letsatsi.

6



Thuhlo e na le leleme le bolou bo tebileng le ka bang 50cm.

7



Tjhefo ya mamba e ntsho e ka bolaya tosene ya banna ka hora.

8



Ditshukudu di sireletsa tikoloho ya tsona mme di kotsi haholo.

9



Pangolini di maleme a malelele a kgomarelang. Ha di sa a sebedise di a hulela kahara sefuba.

10



Dikwena esale di le teng dilemo tse dimilione tse 200.

# Mosebetsi wa ho bala ka dihlopha



I

Balla motswalle dipolelo.

Jwale bala dipolelo ka tatellano e nepahetseng ho o thusa ho phetela motswalle pale.

1.	Hlapi e nyane yaba e bitsa Dineo-Leruarua a hatella mmele wa hae lesobeng.
2.	Diphooftolo tsa qeta ka ho nka leeto ka seketswana.
3.	Dikgo, ditweba le dinotshi tsa leka ho kwala lesoba, empa tsa hloleha.
4.	Tsa tshwarwa ke bodutu mme tsa qala ho qabana.
5.	Jwale diphooftolo kaofela di ne di tshohile ho kgangwa.
6.	Qetellong diphooftolo tsa kgonna ho lokisa lesoba ha se be le metsi.
7.	Diphooftolo tsohle tsa dumellana, "Mmoho re ka tlisa phapang!"
8.	Metsi a qala ho kena seketswaneng.



2

Borella motswalle hore o rata pale kapa tjhe.  
Fana ka lebaka.



3

Qetella mosebetsi.

- a. Ngola mantswe a bontshang modumo o etswang ke se seng. Ngola medumo e etswang ke:

dinotshi

leruarua

nonyana

tau

- b. Fumana lentswe paleng le hanyetsang ana:

phahamisa

thiba

nyenyane

- c. Fumana lentswe paleng le nang le moelelo o tshwanang le ana:

qabana

hola

kgona

- d. Fumana mantswe paleng a nang le modumo ona:

q

ph

tsh

k

ny

- e. Ngola lenane la diphoofto tse hlhang paleng.  
Sebedisa feellwane ho arola mabitso.



4

Araba dipotso tse latelang ka molomo ho mtswalle wa hao.

1. Sehlooho sa pale ke eng?
2. Baphetwa ba sehlooho ke bo mang?
3. Hobaneng diphoofolo di ne di tshohile?
4. O nahana ho ne ho tla etsahalang hoja hlapi e nyenyan e se fihle sekepeng?
5. Molaetsa wa pale ke eng?



5

Ngola pale hape ka mantswe a hao o sebedisa matshwao a nepahetseng. (serapa sel, mela e 5)



6

Ngola selotho ka e nngwe ya diphoofolobukeng ya hao ya dihlakiso mme o se balle motswalle wa hao.

Mohlala wa selotho:

Mmele wa ka o motala, o a benya.

Ke na le maoto a mane menwana ya ka e kopane.

Ke ja dikokonyana le dihlapi tse nyenyan.

Nka sesa metsing mme ka qhoma lefatsheng

Ke.....?

